

LEFAPHA LA THUTO LA KAPA BOTJHABELA  
EASTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT  
OOS-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT

TLHAHLOBO YA KGATO YA 11  
GRADE 11 EXAMINATIONS  
GRAAD 11-EKSAMEN

**NOVEMBER 2008**

---

## **SESOTHO HOME LANGUAGE – FIRST PAPER**

---

NAKO: dihora tse 2  
MATSHWAO: 70

TIME: 2 hours  
MARKS: 70

TYD: 2 uur  
PUNTE: 70

Pampiri ena e na le maqephe a 11.

**Ela hloko:**

1. **Araba dipotso kaofela.**
2. **Badisia ditaelo tse hlahang potsong ka nngwe.**

**KAROLO YA A TEKOKUTLWISISO****POTSO YA 1****TEMA YA 1**

Bala ditaba tse latelang o ntano araba dipotso tse di latelang.

## **PALETSHOSANG**

# R

E MO bitsa "Peter Lubisi ." (18), o batla ho ipolaya. O lahlile mosebetsi, o tshaba le ho bonana le moratuwa wa hae – hohang ha a kgone ho lebala bomadimbabe bo mo hlahetseng," ho bolela yena.

O ne a betwe ke basadi ba bararo ka Pherekong. Banna ba ne ba shebelletse ha Peter a ne a ntse a henahenwa ke basadi bao.

"Ke ne ke lakatse le ho ikakgela ka pela terene ka mora moo," ho bolela yena. O re: "Nako le nako ha ke kwala mahlo, ke bona sohle se neng se etsahale letsatsing leo, ekare ke shebelletse filimi".

Peter o ne a kope ho palamiswa koloi, a tswa Nelspruit, mosebetsing, a leba habo Mangweni haufi le Komati poort ka phirimana ya mohla la 21 Pherekong. Koloi ya Toyota Venture, ya dinomoro tsa Gauteng, e neng e ena le batho ba bahlano ka hare, e ne e mo palamise mme ba neng ba le ka hare, ba ne ba bolele le bona ha ba leba moo a yang.

Empa koloi ya leba ho sele, ka mmila o moholo wa N4, ka botjhabela ho Nelspruit. Peter a hlobodiswa a sala a se na le nketlana thekeng, a hatellwa ho etsa thobalano le basadi ba bararo mme ka nako eo banna bao ba ne ba mo supile ka dithunya. O ne a leke ho hana, empa e mong a betsia tholwana, ya mo phumula leqaqailana. "Ke se ke tshaba le ho tsamaya maeto a malelele jwale," o bolelse jwalo Peter a bile a sisa pelo. A re: "Ha ke kgolwe hore nka boela ka nka maeto a melelele." O thojwa maikutlo ke mokgatlo o seng tlasa mimuso wa



**'Ke betilwe  
ke basadi'**



O re ba ne ba mo siye a se na le nketlana thekeng, banna ba babedi ba dithunya ba mo hatella ho etsa thobalano le basadi ba bararo. Na ke tsona? Basadi ba se ba beta banna?

PALE THABISILE KHOZA

Masisukumeni Women's Crisis Centre o mane Tonga. Ba ne ba mo etse diteko tsa HIV. "Ho itse kokololo hobane ho fihlela jwale madi a ka ha a na tshwaetso, empa ke sa ntse ke lokela ho kgutlela hape. Ke tshohile hore mohlomong dintho di tla fetoha."

O re o feletswe le ke lerato la thobalano. "Ke ne ke qala ho etsa thobalano ka mokgwa o tjena bophelong ba ka," ho bolela yena. "Ke nahana hore basadi bao ba rekisa ka mmele. Ba ne ba tseba hantle seo ba se etsang."

Eitse ha ba kgathala ke yena, ba mo neha R20, ba mo siya moo le diphahlo tsa hae kaofela. A fihla habo, a robala haholo pele a eya mapoleseng.

O re o ne a letsetse moratuwa wa hae (18) ka tsietsi e mo lhalahetseng, empa eo a se ke a kgolwa. O re o se a tswafa le ho bonana le yena hobane ha a tsebe hore o tla reng ho yena. "Ke bona ho le molemo re arohane hobane se nthahetseng ha a se amohele, hape ha ke batle ho mo tshwaetsa ka mafu," ho hialosa yena.

Empa ha re tswelapele le dipuisano, o tsamaya a iphehisa, o re: "Nako le nako ha ke bua le yena mohaleng, o tla ka hore ke bua leshano. Ha ke tsebe hore ke tla etsa jwang hore a nk golwe."

Na Peter o bua nnete? Na o fela

a betilwe ka tsela eo a e bolelang?

Sebui sa sepolesa sa Tonga, Konstabole Mzwandile Nyambi, o re nyewe e a fuputswa. "Empa re a qala ho ba le nyewe ya mofuta ona. Ha re tsebe le hore re ka e bitsa peto kapa yona thekefetso."

Busi Sithole, ya thobang maikutlo mane Masisukumeni Women's Crisis Centre, o re ke lekgetlo la pele ba thoba maikutlo a monna ya betilweng ke basadi.

O re Peter o tla tswelapele ho thojwa maikutlo. "Bohle re a tseba hore banna le bona ba a betwa haholoholo ke banna ba bang empa ba tshaba ho ritela dinyewe," ho bolela Annetta Hofer wa Greater Nelspruit Rape Intervention Project (GRIP).

Empa basadi ha ba se ba beta banna, ke e ngngwe taba?

GRIP e na le nyewe e le ngngwe feela ya mofuta ona ho fihlela jwale ho ya ka Hofer. Ka 2005, motjha e mong ya dilemo di 18, o ne a betwe ke basadi ba bararo.

### Di a tshwana

Le yona e jwalo ka ena ya Lubisi – rasethunya o ne a mo hatelle ho etsa thobalano le basadi ba bararo. Motjha eo, o ne a kope thuso ya mohiri wa

hae hore a ritele nyewe sepoleseng mme a fumana ho thojwa maikutlo ke GRIP, a alafelwa mafu a thobalano mmoho le HIV.

Ha ho motho ya Ishwerweng hobane lehlatsipa ha le tsebe baqosuwa. Hofer o re Peter o bile sebete ka ho tla leha bonokwane bona.

"O hloka ho thojwa maikutlo ka nako e telele ho ya ka Masisukumeni mme o hloka tshehetso e kgolo ho bohle ba amanang le yena. Tshehetso ya elapa le metswalli ke ya bohlokwa."

Mohlomong ke nako ya ho uthwa maikutlo a moratuwa wa Peter:

Le yena o eme le monna wa mateneng.

"Ke batla bopaki ba hore o fela a betilwe. Haesale ke tswalwa ke qala ho uthwa monna a bolela hore o betilwe le hona ke basadi," o boletse jwale ka seboko.

"Ha ke tsebe seo ke lokelang ho se etsa kapa ho se kgolwa hobane ke mo rata ka pelo yohle ya ka mme ke ne ke bile ke nahana hore re tla nyalana, empa ha ke sa tseba jwale le yena ha a tsebe le ho e halosa taba ena ya hae." [s]

African Eye News Service

## Na ke nnete? (Re bolelle!)

**B**ohle re a tseba hore banna ba ka beta basadi, e leng bonokwane bo seng bo jele setsi Afrika Borwa, hape re a tseba le hore banna ba ka beta banna ba bang – empa na basadi ba ka beta banna?

**N**ak e nnete? Nahana. Banna kaofela, ha ba ka bua nnete, ho na le dinako tse ding tsebo ba sa kgoneng ho etsa thobalano le baratuwa ba bona leha ba lakatsa hobane motho a sa tsohelwe.

Jwale ho etsahalang ha monna a sa batle – a tshohile – a le tla ka kgatello, a supilwe ka sethunya, na a ka tsohelwa? Na peto ha se bonokwane bo kgonang ho etswa ke banna feela basading kapa banneng ba bang.

**W**ena o reng? Re bolelle a hao maikutlo! Ngolia ho Mangolo ho Mohlophisi, Box 32083, Mabeni, 4060.

- 1.1 Dilemo tsa Peter Lubisi di kae? (1)
- 1.2 Ke ho kae ha habo? (1)
- 1.3 Koloi ya Venture e ileng ya nka Peter e ne e ena le batho ba bakae? (1)
- 1.4 Ho sala o se na nketlana thekeng ke ho etsang? (2)
- 1.5 Ho sala o se na nketlana thekeng ke sekapuo sefe? (1)
- 1.6 Na see se hlahetseng Peter o ka se hhalosa e le peto kapa tlhekefetso? Hobaneng? Tshehetsa ka lebaka. (3)
- 1.7 Ntle le kokwana ya Eitse a ko tle le mafu a mang a mabedi ao Peter a neng a ka ba le ona. (2)
- 1.8 Hobaneng ha Peter a felletswe ke lerato la thobalano? (2)
- 1.9 Batho ba boemong bo kang ba Peter ba ka thuswa jwang ho kgutlisetswa maemong a bona a bophelo? (2)
- 1.10 Motho ha a hlahetswe ke se hlahetseng Peter ke mehato efe eo a lokelang ho e latela? Bolela mehato e mmedi. (4)
- 1.11 Ke batho bafe ba atisang ho betwa? (1)

[20]

**TEMA YA 2****PAPATSO**

**leqephe la papatso**

**Ke  
setaele!**

**Ya motshwana ka  
Black Chic...**

*O BATLA lethathama la dihlahiswa tsa moriri tse theko e ntle la ho o otolla, le tseo o ka di tshepang tsa ho o boloka o le motle?*

**Se hlole o kgathatseha...**

Lethathama la dihlahiswa tsa Black Chic hair relaxer di na le olive oil e sireletsang morin hore o se senyeho, o se omelle hape o se shebahale o kgathetse ka mora ho otolla. Dihlahiswa tsa ho otolla morin tsa Black Chic di na le di-fatty acids tse sebetsang le olive oil ho nolofatsa morin hore o dule o benya nako e telele. Lethathama la dihlahiswa tsena le fumaneha ka mekgwa e mmedi. Regular, bakeng sa morin o tlwaelehileng le Super, bakeng sa o thata. Lethathama la di-relaxer le tla siya morin o le bonolo, o otollohilie o bile o phetse hantle. Lanolin-enriched S-curl relaxer yona e etsa hore morin o harahane hantle, o be bonolo mme o kamehe ka bonolo. E loketse moriri o monyenyan. Empa leha o le bolelele bo bokae, Black Chic e tla siya morin **wa hao o le motle**, o itshepa mme o be sebete hore.

**"Ke setaele sa kal!"[s]**



B39101/04/08 Setshwantsho Patrick Toselli: setaele ka Linda Bean; Setshwantsho Tony, morini le mokgabiso wa sefahleho ka Nthato Mashishi wa Shine.



**Black Chic** *that's my style*


- 1.12 Ho bapatswa eng papatsong ena? (1)
- 1.13 Dihlahiswa tsena di fumaneha ka mekga e meraro, e bolele hore ke efe. (3)
- 1.14 Na papatso ena e a hohela? Tshehetsa ka lebaka. (2)
- 1.15 Ke efe oli e sebedisitsweng dihlahisweng tse? (1)
- 1.16 Fana ka mesebetsi e meraro ya “S-curl relaxer”. (3)  
[10]
- [30]

**KAROLO YA B****POTSO YA 2****KGUTSUFATSO/KAKARETSO**

**Kgutsufatsa ditaba tsa ‘Majimbos’ tse leqepheng le latelang ka mokgwa ona:**

- 2.1. Fana ka sehlooho sa ditaba.
- 2.2. Sebedisa mantswe a hao empa o sa fetole mabitso a batho/dibaka le ditaba tsa mongodi (moelelo wa seratswana).
- 2.3. Ngola ditaba tse latelang ka tatellano e seng ka seratswana empa ka **dintlha** tse hlano o be o di nomore.
  
- 2.4. Ngola lenane la mantswe a hao qetellong ya karabo ya hao.
- 2.5. Mantswe a hao kaofela a se fete mashome a robong (90). [10]

# Majimbos



KAROLO YA C

POTSO YA 3 (PUO)

**BOTSWADI**

# 'Ho bapalla... boithabiso!

Ho bapalla sehlopha sa sekolo, ho lokela ho etsetswa mabaka a matle



Gallo

**D**IPAPADI ke karolo ya bohlokwa bophelong ba rona SA. Boemo ba lehodimo bo botle, re na le neo e ntle, re shebile 2010 ka mahlo a matala.

Lerato la dipapadi le qala sekolong, empa ke ngwana ya lokelang ho ikgethela, e seng motswadi.

Mme wa Dumi o batla a sese sekolong hobane o re ho bohlokwa ho tseba ho sesa athe ntatae yena o batla a bapale bolo kapa rugby. Mmae yena o batla a se bapale rugby hobane o tshaba hore a ka nna a lemala. Dumi yena seo a se battlang ke ho ithabiso, ke phetho!

Boithabiso ke motheo wa ho kgothalletsa ngwana ho natefelwa ke dipapadi. Kgothalletsa ngwana ho bapala empa o se mo hatelle.

Bana ba bang ba thabela ho shebella mme ba kgothatse metswalle ya bona ha e bapala. Selemong se tlango mohlolomong ba ka nna ba fumana monyetla wa ho

kena sehlopheng.

Tseo o ka nahangan ka tsona...

- Ho bapalla sehlopha ho o thusa ho ba le dikamano tse ntle le batho ba bang. Ngwana a ka nna a ba le bogoni bo botle bolong empa ha dibapadi tse ding di le siyo. bogabane boo bo ke ke ba hilahella. Setho sa sehlopha se tseba ho tshwarisana le ba bang bakeng sa katileho. Bogoni ba tshebedisanommoho e ntle bo qala moo.

- Ha ba hloliwa teng! Ha a tseba ho thaba leha ba hlotswe mme a natefelwe ke papadi, hoo ho bolela hore ke bahlodhi kaofela.

- Ho bapala ho thusa ngwana ka boikwetliso, ho fetu hore a dule a shebelletse TV.

- Ngwana ha a na tseba papadi a e ratang ntle a leke ho e bapala. A ka nahana hore o tla ba hloliwa karateng empa ka mora ho e bapala makgetlo a mararo feela, a bone hore o itshenyetsa nako.

Ha ho phoso - bonyane o itekile. Empha se etse phoso ya ho mo nyahamisa pelo nako le nako ha a batla ho leka e nngwe e ntjha. Ke sona se tla o kgathatsa moyeng, se o senyets'e tjhelete, o be o qabane le yena. Ela katileho

**"Se hatelle ngwana ho bapala sekolong. Ke ne ke se jwalo... ke ngwana ya lokelang ho ba le lerato la papadi e seng motswadi. Etsa hore ebe boithabiso."**

–Tiger Woods

ya hae hloko, ha ho hlakahala, mo rekele diaparo tse seng di sebeditse tsa boikwetliso ho fihlela o reka tse ntjha ha a se a kene motheng.

- Se mo hatelle ho bapala papadi e tseng hobane motswallae a e bapala. Ke ha batswadi ba qala ho etsa ditlhodisano ka bana mme ba bapadisetswa mabaka a sele.

- Ha se dinaledi tse ngata tsa dipapadi tse qadileng ho bapala ho tlaha bonyenyaneng. Ba bangata ba qadile dipapadi ba le dilemong tse ka tlase ho 20.

- 3.1 Qotsa mefuta ya kgethi o be o e rehe polelong ena “Ho bapalla sehlopha sa sekolo, ho lokela ho etsetswa mabaka a matle” (4)
- 3.2 “Ha ho phoso- bonyane o itekile”. Polelo ena e ho lekgathe lefe?  
 A. lefetile.  
 B. Lejwale.  
 C. Letlang. (1)
- 3.3 Ke tla ja haholo. **Haholo** polelong ena ke lehlalosi mokgwa. Jwale qotsa **lehlalosi** polelong ena e ka tlase o be o le rehe  
 “Se hatelle ngwana ho bapala sekolong” (2)
- 3.4 Mohlala o latelang ke leetsi ; **sesa**. Jwale qolla polelo e nang le leetsi seratswaneng sa bobedi mme o sehelle mola ka tla se leetsi. (2)
- 3.5 Sebedisa **makopanyi** a latelang dipolelong; **empa**, **athe**. (2)
- 3.6 Hlahloba dipolelo tse pedi diratswaneng tse pedi tsa ho qetela moo ho hlahang lebitso le lehokedi la teng. Mohlala: **setho sa** sehlopha. **Araba tjena**:

LEBITSO	LEHOKEDI
Setho	Sa
3.6.1	
3.6.2	

(4)

- 3.7 Mmangwana o tshwara thipa ka bohaleng ke maele a bopilweng ka lenseswe **mme**. Bopa maele ka mabitso ana a hlahellang seratswaneng mme o se ke wa pheta maele a ka hodimo:
- 3.7.1 Ngwana (2)
- 3.7.2 Bana (2)
- 3.8 Dipolelo tse latelang di **tatolong**. Di ise **tumelong**.
- 3.8.1 “Se hatelle ngwana ho bapala sekolong”. (2)
- 3.8.2 “Ke ne ke se jwalo ...” (2)

3.9 Bolela hore na polelo ena e latelang e **sekaong** sefe.

“Ho bapala ho thusa ngwana ka boikwetliso ho feta ho dula a shebelletse TV”.

- A. Sekaoho.
- B. Sekaohore.
- C. Sekaotaelo.

(1)

3.10 **Lokisa diphoso seratswaneng se latelang:**

Ba na babangata ba ra ta ho bapala bo lo di kolong tsabona.

(6)

[30]

**Matshwao kaofela:**

**70**